Kerja keras

Lungaa marang semut, he wong kesed; Padha nggatekakake lakune, lan dadia wicaksana: Kang ora duwe panuntun, kang ora duwe panguwasa, kang ora duwe panguwasa, kang nyawisake dhaharan ing mangsa panas, lan nglumpukakake pangan ing mangsa panen. Pira suwene kowe arep turu, he wong kesed? kapan kowe tangi saka turu? Nanging sadhela turu, sathithik ngantuk, sathithik lipat tangan kanggo turu: Mangkono kamlaratanmu bakal teka kaya wong lelungan, lan kekuranganmu kaya wong gegaman. Wulang Bebasan 6:6-11

Jaga atimu kanthi temenan; awit saka iku prakara-prakaraning urip. Wulang Bebasan 4:23

Dadi wong mlarat sing tumindak kanthi tangan kenthel, nanging tangane wong sregep dadi sugih. Kaya dene cuka tumrap ing untu, lan kaya kumelun ing mripat, mangkono uga wong kesed tumrap kang ngutus.
Wulang Bebasan 10:4, 26

Tangane wong sing sregep nguwasani, nanging wong kesed bakal dadi pajeg. Wong kesed ora manggang barang kang diburu, nanging barange wong sregep iku aji.
Wulang Bebasan 12:24, 27

Wong kesed kepengin banget, nanging ora duwe apa-apa, nanging nyawane wong sregep dadi lemu. Kasugihan kang tanpa guna bakal suda, nanging kang nglumpukake kanthi rekasa bakal saya mundhak.
Wulang Bebasan 13:4, 11

Ing sadhengah pagawean ana bathi, nanging omong-omongan lambene iku mung kemlaratan.
Wulang Bebasan 14:23

Dalane wong kesed iku kaya pager eri, nanging dalane wong mursid iku ditata. Wulang Bebasan 15:19

Wong kang kesed ing pagaweane, iku sadulure wong kang boros. Wulang Bebasan 18:9

Slothfulness nyebabake turu jero; lan wong nganggur bakal nandhang keluwen. Wong kesed ndhelikake tangane ing pangkone, lan ora bakal nggawa maneh menyang cangkeme. Wulang Bebasan 19:15, 24

Wong kesed ora bakal mluku marga saka hawa adhem; mulane bakal ngemis nalika panen, nanging ora duwe apa-apa. Aja seneng turu, supaya aja nganti mlarat; mbukak mripatmu, lan sampeyan bakal wareg karo roti. Wulang Bebasan 20:4, 13

Pikirane wong sing sregep cenderung mung kanggo plenteousness; nanging saben wong kang kesusu mung karep. Pepinginane wong kesed mateni; amarga tangane ora gelem nyambut gawe. Sadinten-dinten panjenenganipun srakah, nanging tiyang mursid paring piwales. Wulang Bebasan 21:5, 25-26

Wong kesed muni: Ing njaba ana singa, aku bakal dipateni ana ing dalan. Apa kowé weruh wong sing sregep nglakoni bisnis? bakal ngadeg ing ngarsané para raja; ora bakal ngadeg ing ngarepe wong-wong sing ora sopan. Wulang Bebasan 22:13, 29

Aku ngliwati pategalane wong kesed lan kebon anggure wong kang bodho; Lah, iku kabeh thukul ing eri,
lan jelatang nutupi temboke, lan temboke watu rusak. Wulang Bebasan 24:30-31

Kayadene lawang malik ing engsele, mangkono uga wong kesed ana ing paturone. Wulang Bebasan 26:14

Sabab, nalika aku padha ana ing antaramu, aku padha prentah marang kowe: Manawa ana wong kang ora gelem nyambut gawe, aja nganti mangan. 2 TESALONIKA 3:10

Apa wae sing bisa ditindakake dening tanganmu, lakonana kanthi kekuwatanmu; awit ing kuburan kang sira tindak, ora ana pakaryan, piranti, kawruh, lan kawicaksanan. KOHELET 9:10

Amarga kesed banget, bangunan kasebut rusak; lan liwat idleness saka tangan omah droppeth liwat. KOHELET 10:18

Sing sapa nyolong, aja nganti nyolong manèh, nanging luwih becik nyambut-gawé lan nyambut-gawé kanthi tangané, supaya bisa mènèhi marang wong sing mbutuhaké. EFESUS 4:28

Aja sengit marang pagawean kang abot, utawa peternakan, kang wus katetepake dening Kang Mahaluhur. KOHELET 7:15

Wong kesed diupamakake kaya watu reged, lan saben wong bakal ngece marang dheweke. Wong kesed diupamakake kaya reregeding bledug: saben wong sing njupuk iku bakal salaman. KOHELET 22:1-2

Yen ora ana wong sing sregep wedi marang Pangeran Yehuwah, omahe bakal dirusak. KOHELET 27:3

Anakmu dicekel lan dicekel, supaya aja nganti tindak-tanduke njijiki. KOHELET 30:13

Aja nganti nganggur; awit idleness mulang akeh piala. KOHELET 33:27